

t3_bcialg_3 (TMWspPCfe- ceMCH1sLBuMYP8hXgzh6dQzrni)

October 27, 2020

Let $v2_struct_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v3_bcialg_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v4_bcialg_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v5_bcialg_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v7_bcialg_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v8_bcialg_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $l2_bcialg_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v1_bcialg_3 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $m1_subset_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $u1_struct_0 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k1_bcialg_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $r1_bcialg_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $l1_bcialg_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $l2_struct_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall X0. ((\neg v2_struct_0 X0) \wedge ((v3_bcialg_1 X0) \wedge ((v4_bcialg_1 \\ & X0) \wedge ((v5_bcialg_1 X0) \wedge ((v7_bcialg_1 X0) \wedge (l2_bcialg_1 X0)))))) \Rightarrow \\ & (\forall X1. (m1_subset_1 X1 (u1_struct_0 X0)) \Rightarrow (\forall X2. (m1_subset_1 \\ & X2 (u1_struct_0 X0)) \Rightarrow (k1_bcialg_1 X0 X1 (k1_bcialg_1 X0 X1 (k1_bcialg_1 \\ & X0 X1 X2)) = k1_bcialg_1 X0 X1 X2))) \end{aligned} \tag{1}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall X0. ((\neg v2_struct_0 X0) \wedge ((v3_bcialg_1 X0) \wedge ((v4_bcialg_1 \\ & X0) \wedge ((v5_bcialg_1 X0) \wedge ((v7_bcialg_1 X0) \wedge ((v8_bcialg_1 X0) \wedge \\ & (l2_bcialg_1 X0))))))) \Rightarrow (\forall X1. (m1_subset_1 X1 (u1_struct_0 \\ & X0)) \Rightarrow (\forall X2. (m1_subset_1 X2 (u1_struct_0 X0)) \Rightarrow ((r1_bcialg_1 \\ & X0 (k1_bcialg_1 X0 X1 (k1_bcialg_1 X0 X1 X2)) X2) \wedge (r1_bcialg_1 X0 \\ & (k1_bcialg_1 X0 X1 (k1_bcialg_1 X0 X1 X2)) X1)))) \end{aligned} \tag{2}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall X0. ((\neg v2_struct_0 X0) \wedge ((v3_bcialg_1 X0) \wedge ((v4_bcialg_1 \\ & X0) \wedge ((v5_bcialg_1 X0) \wedge ((v7_bcialg_1 X0) \wedge ((v8_bcialg_1 X0) \wedge \\ & (l2_bcialg_1 X0))))))) \Rightarrow (((\neg v2_struct_0 X0) \wedge ((v3_bcialg_1 X0) \wedge \\ & ((v4_bcialg_1 X0) \wedge ((v5_bcialg_1 X0) \wedge ((v7_bcialg_1 X0) \wedge ((v8_bcialg_1 \\ & X0) \wedge ((v1_bcialg_3 X0) \wedge (l2_bcialg_1 X0)))))))) \Leftrightarrow (\forall X1. \\ & (m1_subset_1 X1 (u1_struct_0 X0)) \Rightarrow (\forall X2. (m1_subset_1 X2 \\ & (u1_struct_0 X0)) \Rightarrow (r1_bcialg_1 X0 (k1_bcialg_1 X0 X1 (k1_bcialg_1 \\ & X0 X1 X2)) (k1_bcialg_1 X0 X2 (k1_bcialg_1 X0 X2 X1)))))) \end{aligned} \tag{3}$$

Assume the following.

$$\forall X0.(l2_bcialg_1 X0) \Rightarrow ((l1_bcialg_1 X0) \wedge (l2_struct_0 X0)) \quad (4)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall X0.\forall X1.\forall X2.((l1_bcialg_1 X0) \wedge ((m1_subset_1 \\ & X1 (u1_struct_0 X0)) \wedge (m1_subset_1 X2 (u1_struct_0 X0)))) \Rightarrow (m1_subset_1 \\ & (k1_bcialg_1 X0 X1 X2) (u1_struct_0 X0)) \end{aligned} \quad (5)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall X0.((\neg v2_struct_0 X0) \wedge (l2_bcialg_1 X0)) \Rightarrow ((v1_bcialg_3 \\ & X0) \Leftrightarrow (\forall X1.(m1_subset_1 X1 (u1_struct_0 X0)) \Rightarrow (\forall X2. \\ & (m1_subset_1 X2 (u1_struct_0 X0)) \Rightarrow (k1_bcialg_1 X0 X1 (k1_bcialg_1 \\ & X0 X1 X2) = k1_bcialg_1 X0 X2 (k1_bcialg_1 X0 X2 X1)))))) \end{aligned} \quad (6)$$

Theorem 1

$$\begin{aligned} & \forall X0.((\neg v2_struct_0 X0) \wedge ((v3_bcialg_1 X0) \wedge ((v4_bcialg_1 \\ & X0) \wedge ((v5_bcialg_1 X0) \wedge ((v7_bcialg_1 X0) \wedge ((v8_bcialg_1 X0) \wedge \\ & (l2_bcialg_1 X0))))))) \Rightarrow (((\neg v2_struct_0 X0) \wedge ((v3_bcialg_1 X0) \wedge \\ & ((v4_bcialg_1 X0) \wedge ((v5_bcialg_1 X0) \wedge ((v7_bcialg_1 X0) \wedge ((v8_bcialg_1 \\ & X0) \wedge ((v1_bcialg_3 X0) \wedge (l2_bcialg_1 X0)))))))))) \Leftrightarrow (\forall X1. \\ & (m1_subset_1 X1 (u1_struct_0 X0)) \Rightarrow (\forall X2.(m1_subset_1 X2 \\ & (u1_struct_0 X0)) \Rightarrow (k1_bcialg_1 X0 X1 X2 = k1_bcialg_1 X0 X1 (k1_bcialg_1 \\ & X0 X2 (k1_bcialg_1 X0 X2 X1)))))) \end{aligned}$$